

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/23-7841/10

Mjesto i datum: Podgorica, 31.01.2024. godine

**UGOVOR O ISPORUCI
SVJEŽEG I SMRZNUTOG MESA**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"MESO-PROMET" D.O.O.

sjedište: Bijelo Polje
adresa: Ul. Svetog Petra Cetinjskog bb
PIB: 02063344
žiro-račun: 510-139-11
naziv banke: CKB banka AD Podgorica
telefon: +382 69 355 521
e-mail: mesopromet.franca@gmail.com
koga zastupa: **Hilmija Franca, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku prehrambenih proizvoda i pića – mesa svježeg i smrznutog, objavljen na ESJN-u 27.10.2023. godine, šifra postupka 63859;
Okvirni sporazum za nabavku prehrambenih proizvoda i pića, po partijama, zaveden kod Naručioca pod brojem 0705-426/22-1372/13 od 17.06.2022. godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/23-7841/9 od 17.01.2024. godine;
Samostalna ponuda ponuđača "Meso-Promet" d.o.o. Bijelo Polje, šifra ponude 92011, podnijeta putem ESJN-a 20.11.2023. godine.

SZ +
Najla Frhucic

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je **isporuka svježeg i smrznutog mesa**, u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji iz Poziva po osnovu okvirnog sporazuma, objavljenog na ESJN-u 27.10.2023. godine, šifra postupka 63859, Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 0704-426/23-7841/9 od 17.01.2024. godine i Ponudi Dobavljača, šifra ponude 92011 od 20.11.2023. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna ugovorena vrijednost robe iz člana 1 Ugovora iznosi 27.951,2825 € sa uračunatim PDV-om, odnosno **26.014,75 € bez uračunatog PDV-a**, dok vrijednost PDV-a iznosi 1.936,5325 €.

Cijena iz stava 1 ovog člana obuhvata troškove ambalaže, prevoza i osiguranja robe prilikom transporta.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplaćuje sukcesivno, na žiro-račun Dobavljača, broj 510-139-11 kod CKB banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom (otpremnicom).

Dobavljač će biti dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, sa posebno iskazanom vrijednošću PDV-a. Faktura mora sadržati i broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču vrijednost isporučene robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 5

Naručilac i Dobavljač se obavezuju da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 10 radnih dana od dana zaključivanja istog, razmijene pisana obavještenja sa podacima o licima koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.

Član 6

Dobavljač je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

ROK, MJESTO, NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7

Isporuka robe iz člana 1 ovog ugovora vršiće se sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku od 2 dana od dana narudžbe od strane ovlašćenih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora, po dispozicijama, koje će Naručilac blagovremeno dostavljati Dobavljaču, tokom perioda od 365 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava iz člana 2 ovog ugovora, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

Član 8

Mjesto izvršenja Ugovora, odnosno isporuka ugovorene robe vršiće se na sljedećim lokacijama: Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" Golubovci, Kasarna "Milovan Šaranović" Danilovgrad, Kasarna "13. jul" Nikšić, Kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja, Kasarna "Breza" Kolašin, Kasarna "Pero Četković" Bar, kao i ostale lokacije na teritoriji Crne Gore, u skladu sa dispozicijama Naručioca za isporuku ugovorene robe.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 9

Dobavljač garantuje za kvalitet robe, odnosno garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka, kao i da kvalitet ugovorene robe u svemu odgovara proizvođačkim deklaracijama, koje će Dobavljač biti u obavezi da dostavi prilikom isporuke.

Član 10

Dobavljač garantuje da će isporučena roba biti u propisanom roku upotrebe, koji će prilikom isporuke biti duži od $\frac{3}{4}$ proizvođačkog roka.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 11

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se prilikom prijema robe, u mjestu isporuke iz člana 8 Ugovora, od strane ovlašćenih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora, uvidom u isporučenu robu i zahtijevanu/dostavljenu propratnu dokumentaciju, odnosno provjerom usklađenosti isporučene robe sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama.

Ukoliko se pregledom utvrdi da isporučena roba nema ugovoreni kvalitet, da proizvodi ne odgovaraju ugovorenim artiklima (opis, proizvođač, pakovanje i dr.), da je ambalaža oštećena prilikom transporta, ovlašćena lica Naručioca iz člana 5 Ugovora će, odmah po uočenim nepravilnostima, obavijestiti Dobavljača i sačiniti Zapisnik u kome konstatuju količinu proizvoda koja ne odgovara zahtijevanim i staviti ih na raspolaganje Dobavljaču.

SZ 6-11
Najla Režićević

Dobavljač će biti u obavezi da bez odlaganja, u najkraćem roku, o svom trošku izvrši zamjenu robe i preda robu na ugovorenu lokaciju Naručioca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca iz člana 5 Ugovora izvrše kvalitativan i kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje prijemnicom/otpremnicom, koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Dobavljača (vozač - isporučilac) i ovlašćena lica Naručioca iz člana 5 Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 12

Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u ugovorenom sukcesivnom roku iz člana 7 ovog ugovora, dužan je da plati ugovornu kaznu u visini od 1% od ukupno ugovorenog iznosa, za svaki dan neopravdanog kašnjenja, a najviše 5% ugovorenog iznosa.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe iz član 1 Ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 13

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od 2.795,13 €, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti od 395 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju više sile.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

VIŠA SILA

Član 14

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza), epidemije, pandemije i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

SL 4/
Najla Fejzić

RASKID UGOVORA

Član 15

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 10 dana od dana raskida Ugovora.

IZMJENE UGOVORA

Član 16

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- radi nabavke dodatnih roba, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni Ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručioca, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenju Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 19

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 20

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 21

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 22

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC

MINISTARSTVO ODBRANE



MINISTAR

Dragan Krapović

DOBAVLJAČ

"MESO-PROMET" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR

Hilmija Franca



SL 21
Najla Fekićević